

EURUSD ↓ 1.2179 +.0005
At 19:38 Op 1.2174 Hi 1.2191

WACH 1.2179/1.2180 TTOL
Prev 1.2174 Value 3/21/06

Market Price **ABCA** USEU Curncy 1/4

Range 3/17/05 - 3/17/06
Upper Chart: Market Price Averages 1) News

High 03/17/06 1.3360

01 15 02 16 01 15 01 15 01 15 01 15 03 17 01 15 01 15 02 16 01 15 01 15

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama-

EUR EURO SPOT PRICE 1.2181

Range 9/19/05 to 3/17/06 Period Daily

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1833
W 3/15	1.2166	W 2/22	1.1833
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1934	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/ 9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/ 8	1.1928	W 2/15	1.1884
T 3/ 7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/ 6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/ 3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/ 2	1.2012	T 2/ 9	1.1974
W 3/ 1	1.1913	W 2/ 8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/ 7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/ 6	1.1962

Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, LDCreal, Body Shop

ICAP's Smith: U.S. European Bonds, Fed and Strategy

F.Maria's Bennett: U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen

Comptroller General Walker: Fiscal Policy and Deficit

Commonwealth Bank's Thurlfield: Oil Prices, Iraq

Daniel Broby, chief investment officer at Bankinvest, talks about the bank's investment in the Japanese mobile-phone unit and LDCreal SAS purchase of Body Shop International Plc.

Microsoft's Ballmer: Stock Performance, Strategy, Products

10 Bloomberg TV Live 11 Bloomberg Radio Live 12 All Audio/Video Reports

13	LIVE <GO> Events	Date	Time	Language	Type
14	Legal & General Teleconference: Full-Year Earnings	3/17	Now Playing	English	☐
15	UBS Warburg's Hickson: Outlook for Steel Industry	3/17	Now Playing	English	☐
16	European Commission: Daily News Conference	3/17	20:00 - 20:30	English	☐
17	Egypt's Mubaidin: Sale of State-Owned Businesses	3/17	21:05 - 21:20	English	☐
18	Borders Group Teleconference: 4th-Qtr Results	3/17	22:00 - 23:00	English	☐
19	AIG Teleconference About Fourth-Quarter Results	3/17	22:30 - 23:30	English	☐

Australia 61 2 9777 8800 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7320 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8500 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P. 6815-381-3 17-Mar-06 19:27:28

Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. jul 2012. - 20. jul 2012.)

Podgorica, 25. jul 2012. godine

USD INTEREST RATE SWAPS

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360				
2) 2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305
3) 3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330
4) 4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250
5) 5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235
6) 6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170
7) 7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170
8) 8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160
9) 9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135
10) 10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145
12) 20 YR	5.2750	5.2810	5.2780	+0.0190
13) 30 YR	5.2750	5.2840	5.2795	+0.0190

Change on day
IYC4 I52<GO>
Change on Month
IYC6 I52<GO>

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US SPREADS				
2) 2 YR	42.88	44.13	43.50	---
2) 3 YR	41.50	42.75	42.13	-.17
2) 4 YR	44.38	45.63	45.00	-.10
2) 5 YR	48.25	49.25	48.75	+.25
2) 6 YR	49.50	50.50	50.00	+.30
2) 7 YR	50.50	51.50	51.00	+.40
2) 8 YR	51.13	52.13	51.63	+.33
2) 9 YR	51.75	52.75	52.25	+.45
2) 10 YR	52.25	53.25	52.75	+.50
2) 15 YR	57.00	58.00	57.50	+.50
2) 20 YR	58.63	59.88	59.25	+.15
2) 30 YR	57.38	58.63	58.00	+.20

Change on day
IYC4 I48<GO>
Change on Month
IYC6 I48<GO>
For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2
For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

FX VIJESTI



U ponedjeljak je **euro** oslabio u odnosu na **dolar**, uslijed predviđanja da je stopa inflacije euro zone u stagnaciji (kasnije tokom dana je objavljeno da se zadržala na majskom nivou od 2,4%), a da istovremeno slabi povjerenje jer produbljivanje krize sputava ekonomski rast. Međutim, istog dana, nakon objave da je maloprodaja u SAD-u neočekivano pala u junu za 0,5% (što je bio slabiji podatak i od najpesimističnijih predviđanja), pojačana su očekivanja da je Fed blizu uvođenju trećeg kruga kupovine obveznica, pa je dolar počeo da slabi. Iako je u utorak došlo do njegovog naglog oporavka u odnosu na euro, kako se Predsjednik Fed-a u svom izlaganju prema Kongresu uzdržao od diskutovanja detalja o mjerama za oporavak ekonomije, ubrzo je njegovo slabljenje nastavljeno, uslijed pojačanih očekivanja investitora da će Fed ipak preduzeti dodatne korake usmjerene na oporavak SAD-a (pa su investitori postali skloniji riziku). Sredinom sedmice euro je ponovo pao, nakon izjave kancelarke Merkel da evropski projekat još uvijek nije uobičajen da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da će ispasti kako treba, a naglasila je njenu posvećenost Evropi. Iako je Merkelova dodala da je optimistična u pogledu uspješnosti mjera, njena je izjava povećala zabrinutost oko budućnosti euro zone i proizvela negativan uticaj na investitore, što je dovelo do prodaje eura u korist sigurnijih alternativa. Slaba tražnja na aukciji španskih državnih obveznica i rast 10-godišnjih prinosa iznad 7%, su dodatno povećali zabrinutost oko širenja krize. Međutim, u četvrtak je dolar oslabio u odnosu na euro zbog spekulacija da će Fed i kineska Vlada preduzeti dodatne korake da podstaknu ekonomski rast, pa je smanjena tražnja za sigurnim sredstvima. Dolar je oslabio i zbog objave da je tokom prošle nedelje povećan broj Amerikanaca koji su se prvi put prijavili za dobijanje socijalne pomoći, a da je došlo do smanjenja prodaje postojećih nekretnina i proizvodnje u regionu Filadelfije. Ovi podaci su doprinijeli jačanju očekivanja da će Fed dodatnim stimulansima oslabiti valutu. Ipak u petak dolar je nastavio da jača obzirom da je pad cijena akcija na azijskim berzama uzrokovao rast tražnje za sigurnim valutama. Sa druge strane, euro je slabio zbog očekivanja da će podaci pokazati da je povjerenje potrošača blizu 3-godišnjeg minimuma, a da je proizvodnja nastavila da se smanjuje. Uprkos dogovoru evropskih zvaničnika oko paketa pomoći za španske banke (tačan iznos nije ugovoren, ali je okviran iznos do 100 mlrd eura), euro je nastavio da pada. Naime, Reuters je prenio da je region Valensije najavio da će tražiti finansijsku pomoć od centralne Vlade, a španski zvaničnici su izjavili da će recesija ove ekonomije potrajati i naredne godine, što je dovelo do pada eura ispod \$1,22.

Već u ponedjeljak **sterling** je bio na 3-1/2-godišnjem maksimumu u odnosu na **euro**. Iako se tokom nedelje euro povremeno oporavljao, sterling je do kraja izvještajnog perioda nastavio da raste. Naime, investitori, zabrinuti oko rastućih rizika kojima su izložene javne finansije Španije i Italije, počeli su da prodaju evropsku, a sigurnost našli u britanskoj valuti. Na odluke investitora je uticala i neizvjesnost oko paketa pomoći španskim bankama i glasine da će ECB-a nastaviti da smanjuje kamatnu stopu. U utorak, nakon što je objavljeno da je stopa inflacije u Velikoj

Izveštaj sa međunarodnog finansijskog tržišta od 16. jula do 20. jula 2012.

Britaniji pala u junu na najniži nivo od novembra 2009. godine (na 2,4%, a očekivan je podatak od 2,8%) pokrenute su spekulacije da bi Banka Engleske mogla neki period da nastavi sa sprovođenjem ekspanzivne monetarne politike, pa je sterling oslabio u odnosu na euro. Međutim, istog dana, euro je bio pogođen komentarima italijanskog Premijera da očekuje ostavku Guvernera Sicilije zbog eskalacije finansijske krize koja je ovu autonomnu regiju približila default-u. Sredinom nedelje sterling je pokazivao znakove slabljenja u odnosu na euro, nakon što je britanska monetarna vlast objavila da bi ponovo mogla razmatrati smanjenje kamatne stope, ali su na njegovo kretanje ipak veći uticaj proizvela dešavanja u Evropi, pa je nastavio da raste. Podatak sa britanskog tržišta rada je pokazao da je ukupan broj nezaposlenih u periodu mart-maj pao, uslijed kreiranja novih radnih mjesta zbog predstojećih Olimpijskih igara, ali je broj osoba koje se prijavljuju za dobijanje pomoći zbog nezaposlenosti povećan u junu. Uprkos slabijim od očekivanja podacima o maloprodaji u Velikoj Britaniji (porasla je u junu, ali manje od očekivanja) i preporukama MMF-a (oporavak Velike Britanije je usporen, nezaposlenost i dalje visoka, a možda su neophodni dodatni monetarni stimulansi), rast tražnje za sterlingom je nastavljen. Rast prinosa na aukciji španskih obveznica je podstakao spekulacije da se regionalna finansijska kriza pogoršava. Sterling je na kraju nedelje dostigao najviši nivo od oktobra 2008. godine u odnosu na euro, zbog zabrinutosti oko Španije (region Valensije najavio da će mu trebati finansijska pomoć), a investitori su ignorisali podatke o britanskim javnim finansijama (Vlada je u junu pozajmila više sredstava od očekivanja kako recesija pogađa finansije ove zemlje, pa su pojačane sumnje da će Vlada ispuniti targetirano smanjenje deficita).

Euro je u ponedjeljak pao na 6-nedeljni minimum u odnosu na **jen**, nakon što je izvještaj o inflaciji euro regiona potvrdio očekivanja. Euro je slabio i kako je Moody's smanjio dugoročni kreditni rejting za dug za čak 10 italijanskih banaka. U utorak je jen pao, uslijed rasta cijena akcija, a investitori su bili skloniji riziku. Ministar finansija Japana je izjavio da se rast jena može pripisati „spekulantima“ i da će zvaničnici preduzeti neophodne korake ukoliko se javi potreba za tim. Međutim, od srijede poslijepodne jen je konstanto jačao. Njegov rast je pokrenut slabljenjem cijena akcija na azijskim berzama, pa su se investitori okrenuli sigurnijim sredstvima, među kojima su se našle i obveznice sa negativnim prinosima (Njemačka i Finska; Njemačka je na aukciji 2-godišnjih obveznica održanoj u srijedu nudila negativne prinose). Izjava njemačke Kancelarke i rast troškova zaduživanja na aukciji španskih obveznica su takođe uticali na slabljenje kursa EUR/JPY. Očekivanja slabih ekonomskih podataka iz euro zone su nastavili da obaraju vrijednost eura do kraja izvještajnog perioda. Padu eura dopinijela je i vijest da je španskom regionu Valensiji potreba finansijska pomoć centralne Vlade, pa je na kraju nedelje euro bio blizu 12-godišnjem minimumu u odnosu na japansku valutu.

PREGLED REFERENTNIH KAMATNIH STOPA VODEĆIH CENTRALNIH BANAKA

Zemlja	Naziv Centralne banke	Naziv referentne kamatne stope	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasijedanje
Euro zona	European Central Bank	„ECB main refinancing rate“	0.75%	02.08.2012.
SAD	Federal Reserves	„Federal Funds Target Rate“	0.25%	01.08.2012.
Japan	Bank of Japan	„Overnight Call Rate“	0.1%	09.08.2012.
Velika Britanija	Bank of England	„Official Bank Rate“	0.5%	02.08.2012.
Švajcarska	Swiss National Bank	„Libor Target Rate“	0%	13.09.2012.
Kanada	Bank of Canada	„Target Overnight Rate“	1%	05.09.2012.
Australija	Reserve Bank of Australia	„Cash Rate Target“	3.5%	07.08.2012.
Novi Zeland	Reserve Bank of New Zealand	„Official Cash Rate“	2.5%	25.07.2012.


VRIJEDNOSTI KURSNIH ODNOSA

€ \$ ¥ £ Fr.	Kurs na otvaranju tržišta u ponedjeljak, 16.07.2012. godine	Kurs na zatvaranju tržišta u petak, 20.07.2012. godine	% promjena
Kurs EUR/USD	1.2232	1.2157	-0.61
Kurs EUR/GBP	0.78664	0.77828	-1.06
Kurs EUR/JPY	96.88	95.43	-1.50
Kurs EUR/CHF	1.20097	1.20106	0.007


EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

Na početku ovog izvještajnog perioda prinosi na njemačke 3-godišnje obveznice su po prvi put pali ispod 0% (-0.022%), a prinosi na belgijske, holandske i francuske 2-godišnje obveznice su pali na rekordno niske nivoe kako je dužnička kriza uticala na rast tražnje za sigurnim sredstvima (0.254%;-0.01%;0.07%). U utorak su komentari italijanskog premijera, Maria Montija, da autonomna regija Sicilije može da bankrotira, uticali da cijene njemačkih obveznica porastu. Sredinom sedmice se nastavio rast cijena njemačkih obveznica, a prinosi na 2- i 5-godišnje obveznice su pali na rekordno nizak nivo kako je na aukciji obveznica koje dospijevaju 2014. godine, po prvi put ostvaren negativan prinos od -0.06% zbog toga što su investitori povećali tražnju za sigurnim sredstvima kako bi se zaštitili od finansijskih nepravilnosti. Istog dana su cijene španskih obveznica pale, kako je centralna banka ove zemlje saopštila da je učešće loših kredita poraslo u maju na 8.95%, sa aprilskih 8.72%. U četvrtak su prinosi na španske 5-godišnje obveznice porasli na aukciji na nivo od 6.459% , kako je vlada te zemlje odobrila rezove u potrošnji uprkost najavi javnih protesta (španski parlament je usvojio 65 mlrd eura rezova u potrošnji). Istovremeno su prinosi na francuske obveznice sa istim rokom dospijevanja pali na rekordno nizak nivo (0.86%, što je skoro duplo manji nivo od onoga ostvarenog tokom prethodnog mjeseca). Njemačke obveznice su tog dana rasle uslijed očekivanja da će tražnja za sigurnim sredstvima rasti zbog globalnih ekonomskih slabosti i krize u euro zoni. Podaci o proizvodnim cijenama u Njemačkoj, koje su pale u junu više od predviđanja, su u petak uzrokovali rast cijena njemačkih državnih obveznica, a prinosi na 2-godišnje obveznice su 11-ti dan zaredom bili ispod 0%. Cijene njemačkih obveznica su rasle i uslijed vijesti da se region Valensije priprema da centralnoj Vladi te zemlje zatraži finansijsku pomoć, pa je pojačana zabrinutost oko potencijalnog neuspjeha evropskih zvaničnika da pronađu izlaz iz krize.

Kretanje prinosa na 10-godišnje benčmark njemačke državne obveznice




Kretanje cijena na 10-godišnje američke državne obveznice



AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

Prinosi na 5-godišnje američke obveznice su na početku ovog izvještajnog perioda pali na rekordno nizak nivo, kako je došlo do neočekivanog pada maloprodaje (-0.5%) u SAD-u treći mjesec zaredom. To je uticalo da se poveća zabrinutost oko ekonomskog oporavka i uticalo je da investitori povećaju tražnju za sigurnim sredstvima. Cijene američkih obveznica su rasle i kako je vrhovni sud Njemačke izjavio da će mu za donošenje odluke o evopskom fondu za pomoć biti potrebno više od osam nedelja. Cijene američkih obveznica su pale u utorak kako predsjednik Fed-a, Ben S. Bernanke, nije odbacio mogućnost da će ova centralna banka da ponudi dodatne monetarne stimulanse kako bi podržala oporavak ekonomije SAD-a. U obraćanju Kongresu Bernanke je istakao da moguće mjere obuhvataju dalju kupovinu obveznica, smanjenje kamatne stope koju Fed plaća na obaveznu rezervu. Cijene američkih obveznica su sredinom sedmice porasle, kako je Predsjednik Fed-a, u drugom danu obraćanja Kongresu, izjavio da je fiskalna situacija u SAD-u neodrživa, što je uticalo da poraste tražnja za sigurnim sredstvima. Na rast cijena američkih obveznica imala je i izjava Bernanke da je ekonomska aktivnost u SAD-u u prvoj polovini godine usporena. Objavljivanje podataka o zahtjevima nezaposlenih za primanje socijalne pomoći i proizvodnji u SAD-u su u četvrtak uticali da cijene američkih obveznica oslabe. Naime, objavljeno je da su zahtjevi nezaposlenih porasli za 34.000 na nivo od 386.000, dok je industrijska proizvodnja pala za 0.3%, što je povećalo spekulacije da će Fed da pružiti dodatne monetarne stimulanse jer se ekonomija ove zemlje usporava. Istog dana je SAD na aukciji prodao \$15 mlrd obveznica koje su vezane za inflaciju po rekordno negativnoj stopi prinosa (-0.637%). Američke državne obveznice su u petak porasle zbog zabrinutosti da plan za spašavanje Španije neće zaustaviti krizu. Iz Španije je saopšteno da će se recesija nastaviti i naredne godine.

Razlika u prinosu između njemačkih i američkih državnih obveznica



ZLATO

Cijena zlata je u prvoj polovini dana u ponedjeljak slabila kako se Fed uzdržao od najave novih monetarnih mjera za stimulisanje ekonomije i pored toga što znakovi ukazuju na slabljenje globalnog ekonomskog rasta. MMF je smanjio prognozirani nivo rasta za 2013. godinu na 3.9%, sa 4.1% zbog djelovanja krize u Evropi. Ipak, istog dana pred zatvaranje tržišta cijena ovog plemenitog metala se oporavila. Već narednog dana cijena zlata je ponovo oslabila kako se predsjednik Fed-a, Ben S. Bernanke, u obraćanju Kongresu uzdržao od izlaganja koraka koje je potrebno preduzeti kako bi se ubrzao rast ekonomije SAD-a, ali je istakao da će ova centralna banka da reaguje ukoliko ne bude poboljšanja na tržištu rada. Sredinom sedmice cijena zlata je nastavila da slabi kako je dolar porastao u odnosu na korpu valuta, što se odrazilo na pad tražnje za zlatom kao alternativnom investicijom. U četvrtak je objavljivanje podataka da je više nego što je očekivano porastao broj lica koja su po prvi put podnijela zahtjev za primanje socijalne pomoći u SAD-u uticalo da cijena zlata poraste. Zahtjevi nezaposlenih za primanje socijalne pomoći su porasli na 34.000 na nivo od 386.000 objavilo je Ministarstvo za rad SAD-a.

Izveštaj sa međunarodnog finansijskog tržišta od 16. jula do 20. jula 2012.

Posljednjeg dana cijena ovog plemenitog metala je porasla kako je Centralna banka Rusije povećala količinu zlata u svom portfoliju.



Datum	13.07.'12.	20.07.'12.	% promjena
Cijena USD/OZ	1589.68	1584.50	-0.33

NAFTA

Cijena nafte je na početku ovog izvještajnog perioda porasla, kako je proizvodnja u oblasti Njujorka porasla više nego što je to očekivano u julu. Prema podacima Fed-a iz Njujorka, indeks proizvodnje za ovu oblast je porastao na 7.4%, sa junskih 2.3%. Spekulacije da su zalihe nafte pale u SAD-u su uticale da cijena ovog energenta poraste u utorak. Na dodatan rast cijene nafte uticale su i spekulacije da će tenzije oko Irana da se povećaju (Hilari Klinton je izjavila da će SAD da iskoristi sva moguća sredstva kako bi spriječili Iran da proizvede nuklearnu energiju). Sredinom sedmice cijena nafte je nastavila da raste, kako je objavljeno da je izgradnja novih nekretnina porasla više nego što su analitičari predviđali i kako su zalihe benzina pale. Prema podacima Ministarstva za energiju SAD-a zalihe benzina su pale za 1.82 miliona barela u prethodnoj nedelji. U četvrtak se cijena nafte našla na najvećem nivou u poslednja dva mjeseca uslijed zabrinutosti da će nestabilnost na Bliskom Istoku da poremeti snabdjevanje ovim energentom iz regiona koji je odgovoran za oko 1/3 svjetske proizvodnje nafte. Cijena nafte je porasla kako je Izraelski premijer optužio Hezbolah organizaciju iz Libanona da je odgovorna za ubistvo turista u Bugarskoj i zaprijetio joj oružanim napadom. Posljednjeg dana cijena nafte se povukla sa 2 mjesecnog maksimuma zbog zabrinutosti da vlade evropskih zemlja ne ulažu dovoljno napora da zaustave širenje dužničke krize, što može dovesti do pada tražnje za naftom.



Datum	13.07.'12.	20.07.'12.	% promjena
Cijena USD/barrel	102.62	107.33	4.59

Kalendar ekonomskih indikatora za ovaj izvještajni period				
Datum	Podatak	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Ponedjeljak, 16. jul	Indeks potrošačkih cijena (Euro-Zone CPI)	0.0 (2.7)	-0.1 (2.4)	-0.1 (2.4)
EU, jun %MoM (%YoY)	Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga, koje koristi prosječno domaćinstvo, pa je zato ključna mjera inflacije euro zone.			
Utorak, 17. jul	ZEW istraživanje ekonomskog povjerenja (ZEW Survey Economic Sentiment)	-20.0	-19.6	-16.9
GE, jul	Ovaj indikator se dobija prikupljanjem procjena eksperata u pogledu pravca inflacije, kamatnih stopa, deviznih kurseva i tržišta akcija u narednih 6 mjeseci i pruža srednjoročna predviđanja vezana za njemačku ekonomiju.			
Srijeda, 18. jul	Izgradnja nekretnina (Housing Starts)	5.2	6.9	-4.8
US, jun %MoM	Pokazuje promjenu u broju novih nekretnina koje su izgrađene u SAD-u (povećanje ovog indikatora ukazuje na rast investicija i poslovnog optimizma). Ovo je jedan od najranijih indikatora tržišta nekretnina.			
Četvrtak, 19. jul	Prodaja postojećih nekretnina (Existing Home Sales)	1.5	-5.4	-1.5
US, jun %MoM	Indikator pokazuje evidenciju prodaje u sektoru nekretnina u SAD-u i revidira se od mjeseca do mjeseca. Ovaj izvještaj pruža prilično tačnu procjenu uslova stambenog tržišta i zbog njegove osjetljivosti na poslovni ciklus, može da bude važan pokazatelj ukupnih uslova stanovanja u vrijeme kada je to posebno važno za ekonomiju.			
Petak, 20. jul	Proizvodne cijene (Producer Prices)	-0.2 (1.8)	-0.4 (1.6)	-0.3 (2.1)
GE, jun %MoM (%YoY)	Mjeri promjene cijena plaćenih od strane domaćih proizvođača. To su cijene koje proizvođači plaćaju prije nego što proizvodi dođu do maloprodaje tj. potrošačkog tržišta. Povećanje njemačkih proizvodnih cijena je rani indikator inflacije, kako više proizvodne cijene mogu biti prenešene na potrošače u formi viših maloprodajnih cijena.			

Izvori podataka:
Reuters
Bloomberg